

Look Out Little Ruth

Kurt Engel
Arr. Wolfgang Auinger

d = 104

This section of the score shows four staves. The top staff is for the Xylophon, which has two notes at the beginning. The subsequent staves are for Marimba 1, Marimba 2, and Marimba 3. Marimba 1 starts with a dynamic *f*. Marimba 2 starts with a dynamic *f*. Marimba 3 starts with a dynamic *f*.

A

This section is labeled 'A'. It contains four staves: Xyl., Mar. 1, Mar. 2, and Mar. 3. The Xyl. staff has a dynamic *mf*. The Mar. 1 staff has dynamics '+' and '3'. The Mar. 2 staff has a dynamic *mf*. The Mar. 3 staff has a dynamic *mf*.

This section continues the musical score from the previous page. It consists of four staves: Xyl., Mar. 1, Mar. 2, and Mar. 3. The Xyl. staff has dynamics '3' and '3'. The Mar. 1 staff has dynamics '+ + +' and '-' (three dashes). The Mar. 2 staff has dynamics '+ + +' and '-' (three dashes). The Mar. 3 staff has dynamics '+ + +' and '-' (three dashes).

Look Out Little Ruth - 6 -

Xyl. 13

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

Xyl. 17

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

Xyl. 20

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

Demo Score

B

Xyl. 24

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

f

mp

f

f

f

Xyl. 29

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

mp

cresc.

mp

mp

mp

Xyl. 33

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

mf

cresc.

mf

cresc.

mf

cresc.

Look Out Little Ruth - 8 -

Xyl. 37

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

1.

Xyl. 40

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

2.

C

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

mp

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This section of the score consists of four staves. The first staff (Xyl.) has two measures of eighth-note patterns with dynamics '3' and '3'. The second staff (Mar. 1) has three measures of eighth-note patterns with dynamics '+ + +' and 'mp' followed by 'mf'. The third staff (Mar. 2) has three measures of eighth-note patterns with dynamics '+ + +' and 'mp' followed by 'mf'. The fourth staff (Mar. 3) has three measures of eighth-note patterns with dynamics '+' and '+'. Measures 47-50 are shown.

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This section of the score consists of four staves. The first staff (Xyl.) has four measures of eighth-note patterns with dynamics '3' and '3'. The second staff (Mar. 1) has four measures of eighth-note patterns with dynamics '+ + +' and 'mp' followed by '3'. The third staff (Mar. 2) has four measures of eighth-note patterns with dynamics '+ + +' and 'mp' followed by '3'. The fourth staff (Mar. 3) has four measures of eighth-note patterns with dynamics '+' and '+'. Measures 51-54 are shown.

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This section of the score consists of four staves. The first staff (Xyl.) has four measures of eighth-note patterns with dynamics 'f'. The second staff (Mar. 1) has four measures of eighth-note patterns with dynamics 'f'. The third staff (Mar. 2) has four measures of eighth-note patterns with dynamics 'f'. The fourth staff (Mar. 3) has four measures of eighth-note patterns with dynamics 'f'. Measures 55-58 are shown.

Look Out Little Ruth - 10 -

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

59

3 3

D

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

f mp

f mp

f mp

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

69

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This musical score page contains four staves. The top staff is for the Xyl. (Xylophone), featuring a treble clef and a key signature of one flat. The second staff is for Mar. 1 (Maracas 1), the third for Mar. 2 (Maracas 2), and the bottom for Mar. 3 (Maracas 3). The music consists of measures 75 through 80. Measure 75 starts with a eighth-note followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. Measures 76-78 are mostly rests. Measure 79 begins with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. Measure 80 concludes with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. The score is in common time.

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This musical score page contains four staves. The top staff is for the Xyl. (Xylophone), featuring a treble clef and a key signature of one flat. The second staff is for Mar. 1 (Maracas 1), the third for Mar. 2 (Maracas 2), and the bottom for Mar. 3 (Maracas 3). The music consists of measures 80 through 85. Measure 80 starts with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. Measures 81-83 are mostly rests. Measure 84 begins with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. Measure 85 concludes with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. The score is in common time.

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This musical score page contains four staves. The top staff is for the Xyl. (Xylophone), featuring a treble clef and a key signature of one flat. The second staff is for Mar. 1 (Maracas 1), the third for Mar. 2 (Maracas 2), and the bottom for Mar. 3 (Maracas 3). The music consists of measures 86 through 91. Measure 86 starts with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. Measures 87-89 are mostly rests. Measure 90 begins with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. Measure 91 concludes with a eighth-note, followed by a sixteenth-note, then a quarter-note, another eighth-note, and a sixteenth-note. The score is in common time.

Look Out Little Ruth - 12 -

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

Measure 91: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm). Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 92: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm). Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 93: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm). Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 94: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm). Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 95: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm). Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

Measure 96: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 97: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 98: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 99: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 100: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

Measure 101: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 102: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 103: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 104: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Measure 105: Xyl. eighth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm) with grace notes. Mar. 3 eighth-note chords (Cm, Dm, Em, F#m). Mar. 2 sixteenth-note chords (F#m, Gm, A#m, Bm).

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This section of the score consists of four staves. The top staff is for Xyl. (xylophone), featuring eighth-note patterns with grace notes and a measure ending in a triple-time signature. The bottom three staves are for Mar. 1, Mar. 2, and Mar. 3 (maracas), each with a unique rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. Measures 104 through 108 are shown, with measure 108 concluding with a double bar line and repeat dots.

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

This section continues the musical arrangement. The Xyl. part (measures 109-113) includes several groups of sixteenth-note patterns marked with a '3' above them, indicating a triplet grouping. The Maraca parts (Mar. 1, Mar. 2, Mar. 3) provide harmonic support with sustained notes and eighth-note patterns. The score concludes with a final double bar line at the end of measure 113.

Xyl.

Mar. 1

Mar. 2

Mar. 3

The final section of the score (measures 114-118) maintains the established instrumentation. The Xyl. part features sixteenth-note patterns with '3' markings. The Maraca parts continue their rhythmic patterns. The score ends with a final double bar line at the end of measure 118.